








°	MP Rotator						Hunter PRS40					
	bar	kPa	m	m <sup>3</sup> /hr	l/min	mm	m	m <sup>3</sup> /hr	l/min			
90°	2.1	200	2.6	0.04	0.61	22	25	1.8	0.03	0.49		
	2.5	250	2.9	0.04	0.72	21	24	2.1	0.03	0.55		
	<b>2.8</b>	<b>280</b>	<b>3.1</b>	<b>0.05</b>	<b>0.87</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>2.4</b>	<b>0.04</b>	<b>0.61</b>		
	3.0	300	3.4	0.06	0.95	20	23	2.4	0.04	0.68		
	3.5	350	3.5	0.06	1.02	20	23	2.7	0.04	0.72		
	3.8	380	3.5	0.06	1.06	20	23	3.0	0.05	0.76		
180°	2.1	200	2.6	0.07	1.21	22	25	1.8	0.06	0.98		
	2.5	250	2.8	0.08	1.40	21	24	2.1	0.07	1.10		
	<b>2.8</b>	<b>280</b>	<b>3.0</b>	<b>0.10</b>	<b>1.59</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>2.4</b>	<b>0.07</b>	<b>1.21</b>		
	3.0	300	3.3	0.10	1.74	19	22	2.4	0.08	1.36		
	3.5	350	3.4	0.11	1.82	19	22	2.7	0.09	1.44		
	3.8	380	3.5	0.11	1.89	18	21	3.0	0.09	1.51		
210°	2.1	200	2.6	0.08	1.40	22	25	1.8	0.07	1.15		
	2.5	250	2.8	0.10	1.67	22	25	2.1	0.08	1.28		
	<b>2.8</b>	<b>280</b>	<b>3.0</b>	<b>0.11</b>	<b>1.85</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>2.4</b>	<b>0.08</b>	<b>1.41</b>		
	3.0	300	3.2	0.12	2.01	20	23	2.4	0.10	1.59		
	3.5	350	3.4	0.13	2.12	19	22	2.7	0.10	1.68		
	3.8	380	3.5	0.13	2.20	18	21	3.0	0.11	1.77		
360°	2.1	200	2.6	0.14	2.38	22	25	1.8	0.11	1.78		
	2.5	250	2.8	0.16	2.65	20	23	2.1	0.12	1.97		
	<b>2.8</b>	<b>280</b>	<b>3.0</b>	<b>0.18</b>	<b>2.95</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>2.4</b>	<b>0.13</b>	<b>2.12</b>		
	3.0	300	3.1	0.19	3.22	20	23	2.4	0.13	2.23		
	3.5	350	3.3	0.20	3.33	19	21	2.7	0.14	2.38		
	3.8	380	3.5	0.22	3.71	18	21	3.0	0.16	2.65		

MP Rotator 2.8 bar 280 kPa Hunter PRS40 MP Rotator 2.8 bar 280 kPa

\*

MP815






2.5 ? 4.9 m  
 ?  
 ? 210°  
 ? 270°  
 ? 360°

	□	□	□	□	□□□□□□□□	
	barkPa		m <sup>3</sup> /hr/min		■	▲
90° 	2.1	210	4.3	0.10	1.59	21 24
	2.5	250	4.5	0.10	1.74	21 24
	<b>2.8</b>	<b>280</b>	<b>4.6</b>	<b>0.11</b>	<b>1.85</b>	<b>21 24</b>
	3.1	310	4.8	0.12	1.97	21 24
	3.5	350	4.9	0.12	2.08	21 24
	3.8	380	4.9	0.13	2.20	22 25
180° 	2.1	210	4.0	0.17	2.84	21 25
	2.5	250	4.3	0.20	3.26	21 24
	<b>2.8</b>	<b>280</b>	<b>4.5</b>	<b>0.21</b>	<b>3.52</b>	<b>21 24</b>
	3.1	310	4.6	0.22	3.63	21 24
	3.5	350	4.8	0.24	4.01	21 24
	3.8	380	4.9	0.25	4.20	21 24
210° 	2.1	210	4.0	0.20	3.33	21 25
	2.5	250	4.3	0.22	3.63	20 23
	<b>2.8</b>	<b>280</b>	<b>4.5</b>	<b>0.25</b>	<b>4.16</b>	<b>21 24</b>
	3.1	310	4.6	0.26	4.39	21 25
	3.5	350	4.8	0.28	4.69	21 24
	3.8	380	4.9	0.30	4.92	21 24
270° 	2.1	210	4.0	0.26	4.31	22 25
	2.5	250	4.3	0.28	4.69	20 23
	<b>2.8</b>	<b>280</b>	<b>4.5</b>	<b>0.32</b>	<b>5.30</b>	<b>21 24</b>
	3.1	310	4.6	0.33	5.56	21 24
	3.5	350	4.8	0.35	5.83	20 23
	3.8	380	4.9	0.37	6.09	20 23
360° 	2.1	210	4.0	0.35	5.75	22 25
	2.5	250	4.3	0.39	6.43	21 24
	<b>2.8</b>	<b>280</b>	<b>4.5</b>	<b>0.42</b>	<b>7.08</b>	<b>21 24</b>
	3.1	310	4.6	0.45	7.57	21 25
	3.5	350	4.8	0.48	8.06	21 24
	3.8	380	4.9	0.51	8.55	21 25

?? = MP Rotator ?????? 2.8 ??280 ???????????? Pro-Spray PRS40 ? MP Rotator ???????????? 2.8 ??280 ???

**MP-815**
















- 4.9 m
- 
- 90°
- 210°
- 270°
- 360°

MP	MP			MP	MP	MP	MP
	bar	kPa		m	m <sup>3</sup> /hr	MP	MP
90° 	2.1	210		4.3	0.10	1.59	21
	2.5	250		4.5	0.10	1.74	21
	2.8	280		4.6	0.11	1.85	21
	3.1	310		4.8	0.12	1.97	21
	3.5	350		4.9	0.12	2.08	21
	3.8	380		4.9	0.13	2.20	22
180° 	2.1	210		4.0	0.17	2.84	21
	2.5	250		4.3	0.20	3.26	21
	2.8	280		4.5	0.21	3.52	21
	3.1	310		4.6	0.22	3.63	21
	3.5	350		4.8	0.24	4.01	21
	3.8	380		4.9	0.25	4.20	21
210° 	2.1	210		4.0	0.20	3.33	21
	2.5	250		4.3	0.22	3.63	20
	2.8	280		4.5	0.25	4.16	21
	3.1	310		4.6	0.26	4.39	21
	3.5	350		4.8	0.28	4.69	21
	3.8	380		4.9	0.30	4.92	21
270° 	2.1	210		4.0	0.26	4.31	22
	2.5	250		4.3	0.28	4.69	20
	2.8	280		4.5	0.32	5.30	21
	3.1	310		4.6	0.33	5.56	21
	3.5	350		4.8	0.35	5.83	20
	3.8	380		4.9	0.37	6.09	20
360° 	2.1	210		4.0	0.35	5.75	22
	2.5	250		4.3	0.39	6.43	21
	2.8	280		4.5	0.42	7.08	21
	3.1	310		4.6	0.45	7.57	21
	3.5	350		4.8	0.48	8.06	21
	3.8	380		4.9	0.51	8.55	21

MP 2.8 bar 280 kPa Pro-Spray PRS40 MP 2.8 bar 280 kPa

**MP-820**

- MP 7.3
- MP
- MP 210°
- MP 270°
- MP

°	MP		MP	m	m <sup>3</sup> /hr	MP	MP	
	bar	kPa					MP	MP
90° 	2.1	210		6.1	0.19		21	24
	2.5	250		6.4	0.21		21	24
	2.8	280		6.7	0.22		20	23
	3.0	300		7.0	0.24		20	23
	3.5	350		7.3	0.25		19	22
	3.8	380		7.3	0.26		20	23
180° 	2.1	210		6.1	0.39		21	24
	2.5	250		6.4	0.41		20	23
	2.8	280		6.7	0.46		20	23
	3.0	300		6.7	0.47		21	24
	3.5	350		7.0	0.50		20	24
	3.8	380		7.3	0.54		20	23
210° 	2.1	210		6.1	0.44		20	23
	2.5	250		6.4	0.48		20	23
	2.8	280		6.7	0.54		20	24
	3.0	300		6.7	0.54		21	24
	3.5	350		7.0	0.57		20	23
	3.8	380		7.3	0.60		19	22
270° 	2.1	210		6.1	0.58		21	24
	2.5	250		6.4	0.62		20	23
	2.8	280		6.7	0.68		20	23
	3.0	300		6.7	0.71		21	24
	3.5	350		7.0	0.75		20	24
	3.8	380		7.3	0.79		20	23
360° 	2.1	210		6.1	0.77		21	24
	2.5	250		6.4	0.84		20	24
	2.8	280		6.7	0.90		20	23
	3.0	300		6.7	0.93		21	24
	3.5	350		7.0	0.98		20	23
	3.8	380		7.3	1.03		19	22

MP 2.8 bar 280 kPa Pro-Spray PRS40 MP 2.8 bar 280 kPa

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/mp-rotator/mp-xuanzhuanshexianpentour-mp800-penzui122324>